

t20_mathmorp (TM- FjC4R6tRsCLSvNkMTentdUyCgwa1QQr4q)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_mathmorp : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_rusub_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_mathmorp : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 X0)))))) \Rightarrow \\ &(\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (r1_tarski \\ &(k1_mathmorp X0 X3 X2) (k6_rusub_4 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 X0)))))) \Rightarrow \\ &(\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(k6_rusub_4 X0 X1 X2 = k6_rusub_4 X0 X2 X1))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_rlvect_1 X0) \Rightarrow (l2_algstr_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_algstr_0 \\ X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_subset_1 \\ X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k6_rusub_4 \\ X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k3_mathmorp \\ X0 X1 X2 = ReplSep (toset (\lambda X3 : \iota.m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ X0)) (\lambda X3 : \iota.r1_tarski (k1_mathmorp X0 X3 X2) X1) (\lambda X3 : \\ \iota.X3)))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ (r1_tarski X1 (k3_mathmorp X0 (k6_rusub_4 X0 X1 X2) X2)))) \end{aligned}$$